




## Grad de perilh 4 - Fort



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Diuendres 15 01 2021



Nhèu recenta



Limit  
deth bòsc



Coches  
fèbles  
persistentes



Limit  
deth bòsc

Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei perilhosa.

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent plan fòrt, son probables nombrosi lauegi naturaus. Açò s'aplique en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc, e tanben apròp deth limit deth bòsc. Es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e arténher dimensions fòrça granes.

Damb eth vent de fòrt a plan fort der oèst, se formarèn naues plaques de vent. Tanben apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dejós deth limit deth bòsc. Aguestes darrères son en quauqui casi fòrça granes. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se plan facilament e arribar a mida perilhosament grana.

Damb era nhèu recenta, ath long dera jornada es endrets perilhosí aumentaràn.

Son importantes fòrça atencion e era màger prudència.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.5: nheuada Dempús d'un long periòde d'iuer

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent


En ua zòna grana an queigut enquia 40 cm de nhèu en totes es côtes, locaument encara mès. Enes següentes ores queiràn en ua zòna vasta 20 cm de nhèu. Era nhèu vielha s'a facetat, damb ua superfícia formada per nhèu de febla cohesion. Eth vent der oèst transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Es plaques de vent friables se depositaràn ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha. En côtes nautes e zònes de nauta montanha, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

## Tendéncia

Era situacion de lauegi qu'ei perilhosa en fòrça endrets.



## Grad de perilh 4 - Fort



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Diuendres 15 01 2021



Nhèu recenta



Limit  
deth bòsc



Coches  
fèbles  
persistentes



Limit  
deth bòsc

Dehòra des pistes controlades era situacion de lauegi qu'ei perilhosa.

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent plan fòrt, son probables nombrosi lauegi naturaus. Açò s'aplique en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc, e tanben apròp deth limit deth bòsc. Es lauegi pòden desencadenar-se peth mantèth de nhèu vielha de cristaus angulosi e arténher dimensions fòrça granes.

Damb eth vent de fòrt a plan fort der oèst, se formarèn naues plaques de vent. Tanben apròp deth limit deth bòsc, e tanben per dejós deth limit deth bòsc. Aguestes darrères son en quauqui casi fòrça granes. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se plan facilament e arribar a mida perilhosament grana.

Damb era nhèu recenta, ath long dera jornada es endrets perilhosí aumentarà.

Son importants fòrça atencion e era màger prudència.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.5: nheuada dempús d'un long periòde d'iuer

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana an queigut de 30 a 50 cm de nhèu en totes es côtes, locaument encara mès. Enes següentes ores queiràn en ua zòna vasta 20 cm de nhèu. Era nhèu vielha s'a facetat, damb ua superfícia formada per nhèu de febla coesion. Eth vent der oèst transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Es plaques de vent friables se depositaràn ath dessús d'ua superfícia desfavorabla deth mantèth de nhèu vielha. En côtes nautes e zònes de nauta montanha, ena part basau deth mantèth de nhèu se tròben coches febles de cristalhs angulosi.

## Tendéncia


Era situacion de lauegi qu'ei perilhosa en fòrça endrets.



## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: augment deth perilh de lauegi  
en Diuendres 15 01 2021



A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perilh de lauegi sequi.

Es endrets perilhos per lauegi sequi se tròben sustot enes pales ombrères arribentes. Sustot apròp des crestes per dessús deth limit deth bòsc. Es endrets perilhos son fòrça freqüenti. Es plaques de vent mès recentes se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d'un unic montanhaire.

### Celh de nhèu

**Patrons de perilh**

pp.5: nheuada Dempús d'un long periòde d'iuer

pp.6: heired, nhèu sense cohesion e vent


En ua zòna grana an queigut enquia 30 cm de nhèu en totes es côtes. Enes següentes ores queiràn en ua zòna vasta 10 cm de nhèu. Eth vent der oèst transportarà era nhèu recenta e, en part, tanben era nhèu vielha. Es plaques de vent friables se depositaràn ath dessús d'ua superfícia desfavorable deth mantèth de nhèu vielha.

### Tendéncia

Mercat, grad 3.



## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
en Diuendres 15 01 2021



Nhèu ventada



Limit deth bòsc



Coches fèbles persistentes



Limit deth bòsc

A conseqüéncia dera nhèu recenta e eth vent fòrt, augment deth perilh de lauegi. Nhèu recenta e nhèu ventada son era hònt principau de perilh.

Era nhèu recenta e es plaques de vent son inestables en totes es orientacions. Tanben per dejós deth limit deth bòsc. Damb era nhèu recenta e eth fòrt vent, en cors dera jornada es plaques de vent aumentaràn de mida addicionaument. Es lauegi pòden en fòrça endrets desencadenar-se plan facilament e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Enes pales damb plaques de vent son possibles lauegi naturaus. Enes sectors que tèrmien damb es afectadi per grad de perilh 4 (fòrt) eth perilh de lauegi ei superior. Tanben, de manèra isolada, es lauegi pòden tanben implicar coches mès pregones. Son possibles desencadenaments a distància. Delicadi son especiaument es endrets a on era gibra de superfícia a demorat caperada de nhèu. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh

Ath delà i a un perilh latent de lauegi d'esguilament basau.

Es excursions de montanya requerissen fòrça precaucion e prudència maximau.

## Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.5: nheuada Dempús d'un long periòde d'iuer

pp.8: geladiua de superfícia caperada damb nhèu

Enes sectors deth nòrd e deth nòrd-oèst enquiat vèspe queiràn de 20 a 30 cm de nhèu, locaument encara mès. Especiaument ath long dera frontèra damb eth Tiròl e en Grop der Ortles. Pòca nhèu recenta enes sectors deth sud-èst. Eth vent damb bohades plan fòrtes transportarà intensament era nhèu recenta. Es plaques de vent friables se depositaràn ath dessús de coches desfavorables.

Ena part superiora deth mantèth de nhèu se tròben coches extrèmament febles. Damb es baishes temperatures, eth mantèth de nhèu non s'arribarà a consolidar pas.

Era part basau deth mantèth ei ben consolidada.

## Tendéncia

Es condicions de lauegi son en quauqui casi delicades. Eth problema de nhèu ventada ac cau avalorar de manèra critica.